

# LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, carriero dei Recoulèto, 6.

Abounamen :  
3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.  
Fouero França, l'ou port en subre, ço  
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèn  
èstre manda afranqui à l'Empremarié  
Prouvençalo, 15, carriero d'ou Grand-  
Relogi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.  
Leis article noun inseri saran pas  
rendu.

## TAULETO

PASSO-TÈMS. — La cambo de boues. — *Canoungé Eméry.*

POUSIO. — La Crous - *Abat Moutier.* — Tresen  
centenari de Camoëns - *E. Jouvau.* — Lou  
bouen paire Nouvè - *Issaurel.*

REMEMBRANÇO. — D'ou 27 de Jun au 10 de Juliet —  
*L. - A. Gardaire.*

CRONICO. — Felibrejado - *Novo.*

SCIENCI. — Iscricien - *L. Blachère.*

FURIETOUN. — La bourrido dei Diéu.

## PASSO-TÈMS

### LA CAMBO DE BOUES

CONTE

*Audentes fortuna juvat... VIRG.*

Un comedien, dei famous de Paris  
En setembre passé quinze jour au vilàgi,  
Pèr vèire soun vièi paire. Ero aquit soun usàgi.

Despièi d'un an avié plus vist  
Lou brave retrata que d'ou tèms de l'empèri,  
Avié abi pas quand de Prussien et d'Anglés,

E de Russo e de Piemountés  
Espouti de sa man de ferri.

Buon sourdat qu'à la longo avié agu malencoués !  
Uno cambo restè sur lou champ de bataio,

Empourtado pèr la mitraio,

Li fouguè prendre alors uno cambo de boués.  
Mai coumo li èro dur de plus touca leis armo,  
Fauto deis ennemi, despièi lou vièi troupié  
Va faire la guerro au giblié ;

E pèr s'engaranti d'ou verbau dei gendarmo  
Pren toujours soun permès.

Adounc, pèr s'espassa,

Soun fiéu, dins aquelo quinqueno,

Aguè envejo d'un pau cassa

De permès n'avié ges... Mai, dit, vau bèn la peno  
Pèr tua quauquei gros-bec, o dous o tres cuou-  
[ blanc

De metre aquit vint-e-cinq franc.

Pamen, pèr se gara d'uno marrido affaire,

Se lou gardo vèn a passa,

Dins la pocho de l'abrassa

Cougno tout uniment lou permès de soun paire,  
E velaqui parti. Aro, vous dirai pas

Se faguè richo o pauo casso,

Acot fai rèn à noueste cas.

Mai vous atrouvarés qu'au virant d'un roucas

Lou casseiroto rescontro faço à faço

Un gardo que l'aplanto e dis : « Voueste permès,  
Moussu ! » Fouguè d'abord un pau surprés ;

Mai se reprenènt lèu e durbènt la saccocho

Retiro d'ou founs de la pocho

Lou papié que desplugo au gardo-fourestié,